



# Monyai wa Mathaithai




**Mpho Motlhodiemang**



Kganya o na le bana ba bane. Ba dula  
motsaneng wa Lekgalong. Kgotsi, Kgetsi,  
Monyai le Kgaka ke mabitso a bona. Ba ne  
ba boheha, ba le mebalabala.






Monyai o ne a fapane le ba bang. O ne a le matheba a bohehang. O ne a ba feta le ka lebala.



Ho fapanha Monyai le bana babo ho ne ho tlisa mona pakeng tsa bana bana. Ba ne ba mo kgetholla.






Ba ne ba sa bapale le yena. Ba sa mo  
palamise le kariking.



Ba ne ba sa mo palamise le baesekeleng. Ba  
sa mo meme ho hang.





Monyai a dula a saretswe. A dula a le mong.  
A ba boha ka dikeledi marameng ha ba  
bapala.



Monyai a qala ho bapala ka baesekele a  
le mong. A etsa mathaithai ka baesekele. A  
tsamaya ka baesekele matsoho a le hodimo.





Kgotso, Kgetsi le Kgaka ba emisa ho bapala.  
Ba boha Monyai ha a etsa mathaithai  
baesekeleng. Ba makaletse mathaithai a  
etsahalang baesekeleng ya Monyai. Ba mo  
kopa hore a ba rute mathaithai.



Ba qala ho bapala le Monyai. Monyai a ba ruta mathaithai a ho bapala ka baesekele.





Ho tloha ka letsatsi leo, Monyai a thabela  
ho bapala le bana babo. Ba palamisana  
baesekele.



Ha le dikela, dipidipidi tsa tlohela dibaesekele  
le dikarikana tsa tsona. Di ne di boha le ho  
rata mathaithai a baesekele ya Monyai.

